

Safet Čampara *)

STANJE RADOVA PREMJERA I MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PODATAKA ZAPOČETOG PREMJERA

Do kraja 1991. godine završen je novi premjer na površini od 4.706.400 ha ili 91,9% ukupne površine RBiH. Ostali dio čine opštine u kojima nije izvršen novi premjer ili je djelomično uraden. Od 109 opština, koliko ima na teritoriji RBiH, u šest opština nije izvršen novi premjer, a to su: Bileća, Čajniče, Han Pijesak, Kalinovik, Ljubinje i Šipovo. U dvije opštine, Bos. Grahovo i Nevesinje, djelomično je izvršen novi premjer.

U 1991. godini završeni su terenski radovi u opštinama: Bos. Brod, Bratunac i Ugljevik. Ostalo je da se za ove tri opštine uradi kancelarijski elaborat. Premjer je izvršen aerofotogrametrijskom metodom snimanja sa vrlo dobrom tačnosti dobivenih podataka i zadovoljava potrebe širokog kruga korisnika. Osim za potrebe narodne obrane, što je trenutno prioritetan zadatak, podatke premjera mogu koristiti institucije koje se bave planiranjem, projektovanjem, i građenjem u oblastima urbanizma, građevinarstva, vodoprivrede, elektroprivrede, poljoprivrede, šumarstva, rudarstva i u drugim oblastima državne uprave.

Podaci premjera su veoma obimni i sadržajni, a sastoje se od zapisnika razgraničenja, originalnih terenskih mjerjenja, avionskih snimaka, raznih opisa i računanja na osnovu kojih su izrađeni geodetski planovi.

Premjer se oslanja na trigonometrijsku i nivelmansku mrežu. Sva premjerena naseljena mjesta imaju razvijenu poligonometrijsku ili poligonsku mrežu, dok su na ostalim premjerenim područjima postavljene vezne tačke.

Za područja na kojima je izvršen premjer izrađeni su planovi u R 1:500, 1:1.000, 1:2.500 i 1:5.000. Za R 1:500 i 1:1.000 uvrštena su područja gradova i većih naseljenih mjesta. Sva ostala područja uvrštena su u R 1:2.500, izuzev planinskih područja sa većim šumskim kompleksima koji su uvršteni u R 1:5.000.

Horizontalna i visinska predstava izradene su na posebnim originalima i to na plastičnoj foliji - astralonu.

Snimanjem zemljišta fotogrametrijskom metodom dobiva se aerofotogrametrijski materijal kao što su: negativi, dijapositivi, kontakt kopije, foto-skice i slično. Ovaj materijal je korišten za

*) Safet Čampara, geod. inž.

JP Geodetski zavod BiH ul. 6. proleterske brigade br. 69 Sarajevo

izradu planova. Međutim, njegova primjena je višestruka, naročito u fotointerpretaciji za potrebe šumarstva, vodopriivrede, urbanizma, rudarstva, arheologije i drugih.

Poslijе završetka rata, a za obnovu zemlje, svakim danom će se povedavati zahtjevi, kao i broj korisnika podataka premjera. U tu svrhu Zavod je izvršio popis podataka premjera, оформio registar gdje se po abecednom redu može izvršiti detaljniji, lakši i brži uvid u geodetske podatke kojima raspolaže JP Geodetski zavod BiH.

Popisom je ustanovljeno da se u Geodetskom zavodu nalazi elaborat premjera za 63 opštine ili 62% opština, originalni planovi - horizontalna i visinska predstava na astralonu - za 48 opština ili 47% opština. Pored toga razne situacije, kao: autoput Sarajevo-Metković, Sarajevo-Zenica, situacije olimpijskih borilišta oko Sarajeva, vodotoci, slivovi rijeka, elaborat komunalnih uredaja, elaborat komasacija i drugo.

Ostali dio originalnih planova nalazi se u Republičkoj upravi za geodetske poslove i katastar nekretnina.